



## Tlhokomelo nakong ya CORONA

### Dikeletso tse Hlano tsa ho phela ka lerato, eseng ka letswalo

Keletso tsena di adingwe ka tumellano ho tswa lesedinyaneng la Nathan Betts, 'The Coronavirus: Choosing Love in a Time of Fear', e phatlaladitswe kgetlo la pele ho [www.rzim.org](http://www.rzim.org).

#### 1. tidimalo

Ga go bonolo go tshela ka lerato fa re tshwenyegile. Mme fela monagano o o didimetseng o ka re thusa. Tsaya nako ka letsatsi go nna ka tidimalo. Seno se thusa menagano ya rona go bona tidimalo e re e tlhokang.

***"Nna ka tidimalo, mme o itse gore ke nna Modimo" - Psalm 46:10***

#### 2. Thapelo

Rapela ka gale. Beela thoko dinako tse di farologaneng tsa letsatsi go rapela, o kope Modimo go go thusa. Seno se re gopotsa gore re ka se ke ra dira dilo dingwe re nnosi. Re tlhoka thuso ya Modimo. Fa re mo kopa, o tla re thusa.

***"Rapela kwa ntle ga go kgaotsa, lebogela tsotlhe, gone seno ke thato ya Modimo mo go Jeso Krete go wena" - 1 Thessalonians 5:17-18)***

#### 3. Go reetsa Modimo

Iphe nako ka letsatsi go buisa kgotsa go reetsa beibele. Seno se re thusa go tlhaloganya Modimo le gore o dirile jang ka nako tsotlhe mo historing – mo dinakong tse di thata, tsa leroborobo, tsa ntwana, tsa leuba le kagiso. Mme go re thusa gape go tlhaloganya gore a ka dira jang gompiono ka nako tsa rona le mo lefatsheng.

***"Jaanong, banake, ntheetseng, go sego bao ba obamelang tsela tsa me. Reetsang ditaelo tsa me mme le tlhalefe, le se ke la di ikgatholosa" - Proverbs 8:32-33)***

#### 4. Go tlhaloganya

Go tlhaloganya go botlhokwa mo go rateng. Gore o rate moagisani wa gago, tsala kgotsa mongwe wa lesika, o tshwanetse go ba tlhaloganya. Seno se tlhoka bopelo telele le tlhokomelo. Se re lopa go botsa dipotso di le dintsinzana ka ga mongwe le mongwe, le go reetsa.

***"Ka jalo fa o na le thotloetso ka gone o le seoposengwe le Krete, fa bothitho ba lerato la gagwe, fa go na le tswana mo kabelanong ya mowa o o boitshepo, fa bonolo le go rekegela.....o se ke wa dira sepe ka ntlha ya maikaelelo a a megagaru le boikgantsho jo bo senag sepe. Go kaone go tlotlomatsa ba bangwe go na le wena, o sa itebelela ka nosi mme o kgatlhegela le ba bangwe." - Philippians 2:1,3-4)***

#### 5. Tlhokomelo e e akantsweng

Fa re le mo nakong ya "lockdown" ,re tshwanetse go batla ditsela tse di maleba tsa go bontsha tlhokomelo le bopelonomi ntle le go nna teng ka namana. Re ka letsatsa kgotsa ra romela ditsala tsa rona WhatsApp. Kgotsa ra ba romela molaetsa wa thotloetso. Re ka lekola batsofe kgotsa balwetse ba e leng baagisani ba rona go ba bontsha gore re a ba rata.

***"Rwallang ba bangwe merwalo, mme ka tsela eno o tla diragatsa molao wag a Krete." - Galatians 6:2)***